

Tubag 31

2. kaisug
Jesus

Irepresentar si Kristo

Ang pulong nga *Kristohanon* nagkahulugan nga "sama-ni-Kristo." Ang matag Kristohanon nagarepresentar ni Kristo ngadto sa nagalibut kaniya. Ingon nga nagrepresenta kang Kristo dinhi sa yuta, ang iglesia nagabuhat pinaagi sa Iyang ngalan ug kagamhanan. Ginapadayon niini ang Iyang mga pagtulon-an gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa sunod.

Tubag 125

1. a) mahimong
mabawtismohan
ug mamiembro sa
inahan nga
simbahan

8

**ORGANISASYON
SA LOKAL
NGA SIMBAHAN**

Tinugyan nga Buluhaton 32

1. Basaha:
Mga Buhat 11:26
2. Ang ngalan nga "Kristohanon" una nga gigamit sa
..... nga naghigot niad-
tong mga nagatoo kang Jesus.

Sag-uloha kini:


Niini nga Leksyon imong Pagatun-an
ORGANISASYON DIHA SA LOKAL NGA SIMBAHAN
Ang Pagkakinahanglanon sa Organisasyon
Ang mga Pangulo sa Simbahan
Ang mga Miembro
Ang mga Departamento
Ang Kinaugalingon nga Pagdumala

Tubag 32

2. Antiokya

Irepresentar si Kristo

Sa diha nga atong irepresentar si Kristo, atong natuman ang tanang misyon sa iglesia. Ingon nga mga miembro sa Iyang *lawas*, magabuhat kita unsay isulti sa Ulo kanato. Kita angay nga mahimong *kahayag* sa uban mahitungod sa dalan sa langit; ingon nga *asin* nga nagatimpla sa kalibutan sa pagkamaayo; ug angay kitang mahimong matinud-anon nga mga saksi ngadto sa uban mahitungod sa atong Ginoo.



Ang Pagkakinahanglanon sa Organisasyon

Ang maayo nga organisasyon makatabang sa simbahan sa pagtuman sa iyang misyon. Makatampo kini sa panaghiusa, maayo nga administrasyon, maayo nga doktrina, mata-rung nga pagkinabuhi, espirituhanong pagtubo ug sa pagkapukaw. Ang organisasyon pinasubay sa Biblia. Mahinungdanon kini alang sa iglesia sama ka mahinungdanon sa mga bukog alang sa lawas.

Tinugyan nga Buluhaton 33

Ang misyon sa iglesia mao ang:

Pagkahimo nga ni

Pagkahimo nga alang sa

.....

Pagkahimo nga sa

Pagkahimo nga alang

kang

Tinugyan nga Buluhaton 126

Pilia ang tulo ka mga husto nga mga tubag:

Hain niining mga mosunod ang ikatampo sa maayong organisasyon sa lokal nga simbahan?

..... a) Panaghiusa ug maayong pagdumala

..... b) Sayop nga doktrina ug pinatuyangan nga kina-
buhi

..... k) Kaluyahon ug pagkulang

..... d) Espirituhanong kabaskug ug pagtubo

..... e) Maayong doktrina ug matarung nga pagkinabuhi

Tubag 33

lawas
Kristo

kahayag
uban

asin
kalibutan

mga saksi
Kristo

Irepresentar si Kristo

Pag-ampo alang sa imong iglesia, alang sa imong pastor, alang sa mga opisyal sa iglesia, ug sa tanang mga miembro sa iglesia nga may kalabutan sa matag usa niining mga bahin sa misyon sa iglesia. Hain mang bahina nga ang imong iglesia mahuyang? Hain mang bahina nga kini maligon?

Karon, pag-ampo alang sa ubang mga iglesia sa imong lungsod diha sa imong distrito ug sa tibuok kalibutan.

Tubag 126

- a) Panaghiusa ug maayong pagdumala
- d) Espirituhanon nga kabaskug ug pagtubo
- e) Maayong doktrina ug matarung nga pagkinabuhi

Ang Pagkakinahanglanon sa Organisasyon

Ang maayo nga organisasyon adunay kalabutan sa espirituhanon nga kabaskug sa simbahan sama na usab nga ang maayo ug mabaskug nga mga bukog may kalabutan ngadto sa kusog ug kabaskug sa tibuok nga lawas. Sa lain nga bahin ang kakulang sa organisasyon makaluya sa tibuok simbahan, sama usab sa masakiton nga bukog makapaluya sa tibuok nga lawas.

Pag-ampo alang sa mga Kristohanon nga imong nailhan nga naglisud nga mahimong ingon nga asin, kahayag, o saksi. Pangayo sa Ginoo kon unsa ang imong matabang alang kanila.

Unsaon man nimo ingon nga miembro, sa pagtabang sa iglesia aron pagtuman sa iyang misyon diha niining mga butanga? Pangayo sa Ginoo nga ipakita kanimo ang angay nga pagabuhaton, ug paghulat Kaniya hangtud Iya kining pagabuhaton. Iyang igapadayag sa imong hunahuna kon unsa ang angay nimo nga pagabuhaton. Tingali pa-ampoon ka ug dugang pa alang sa iglesia ; O tingali lain nga butang usab.

* Paklia kini nga basahon ngadto sa talaan sa magtu-tuon ng sulati ang bahin sa leksyon 2.

Tinugyan nga Buluhaton 127

1. Pasalamatang ang Dios alang sa organisasyon sa simbahan ug sa mga kaayohan niini.
2. Ang maayong organisasyon diha sa iglesia mahimo nga ikatandi sa
 - a) mga bukog diha sa lawas nga magahatag sa mga bahin niini sa husto nga relasyon sa usa ngadto sa usa.
 - b) mga bukog nga makapalihok sa panglawas.
 - k) mga ugat nga magamando sa lawas sa pag-lihok.